




Grad de perih 2 - Moderat



Tend3ncia: perih de lauegi constant →
enDimenge 01 05 2022

A conseqü3ncia der augment dera temperatura, ath long dera jornada eth perih de lauegi umits e f3rça umits aumentarà leugèrament.

Es condicions deth temps facilitaràn ath long dera jornada un graduau afebliment deth mantèth de nhèu. Enes pales f3rça arribentes, son possibles sonque isoladament purgues e lauegi de nhèu umida, mès majoritariament petiti. Sustot en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Es endrets perilhosi se tròben en totes es orientacions en zònes de nauta montanha e tanben en canaus e conques en totes es còtes. Es naues e es mens recentes acumulacions de nhèu ventada son principaument petites. Aquestes darrères s'aurien d'evitar sustot en pales f3rça dretes. Locaument ath long deth vèspe queirà de 5 a 10 cm de nhèu per dessus des 2000 m aproximativament.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.10: scenari de primavera

Eth heiredament nocturn serà bon. Sustot en còtes mejanes e nautes. Es condicions deth temps provocaràn ath long dera jornada un afebliment des coches de nhèu superficiaus sustot enes pales soleienques arribentes.


En toti es sectors peth moment i a p3ca nhèu. En còtes baishes e mejanes non i a qu'un shinhau de nhèu.

Tend3ncia

Damb era nhèu recenta, leugèr augment deth perih de lauegi.



Grad de perih 1 - Fèble



Tendència: perih de lauegi constant →
enDimenge 01 05 2022

Es condicions entàs excursions son primaueraus.

Es acumulacions de nhèu ventada vielhes son principaument petites e lèu ja non ei possible desencadenar-les. Damb er augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, era probabilitat de desencadenament de lauegi de nhèu umida sense coesion aumentarà leugèrament. Es endrets perilhosi isoladi se tròben sustot en terren arribent en còtes nautes e zònes de nauta montanha e tanben en canaus e conques en totes es còtes.

Celh de nhèu

Eth heiredament nocturn serà redusit. Tanben en còtes mejanes e nautes. Es condicions deth temps provocaràn ath long dera jornada un graduau afebliment deth mantèth de nhèu en totes es orientacions. En toti es sectors peth moment i a pòca nhèu. En còtes baishes e mejanes non i a nhèu. Locaument ath long deth vèspe queirà locaument enquia 10 cm de nhèu per dessus des 2000 m aproximativament.

Tendència

Damb era nhèu recenta, leugèr augment deth perih de lauegi.